





MADUO: 20




Memorantamo o, o na le ditsebe di le 2.

Dikaelo tsa go tshwaya ka kakaretso:

1. Neela maduo a a tletseng mo dikabong fela, kwa ntle ga fa go builwe.
2. Amogela mokgwa mongwe le mongwe o o nepagetseng o o sa akarediwang mo memorantamong kwa ntle ga fa go builwe.

O SE ABE HALOFO YA LEDUO.

POTSO	DIKARABO TSE DI SOLOFETSWENG	MADUO	GOTLHE
1.	 <p>Amogela fa e tshwailwe thiki, khoroso kgotsa e sekeleditswe.</p>	1	1
2.1	10 ✓	1	1
2.2	lesome ✓ (o seke wa otlhaela mopeleto)	1	1
3.	40; 50 ;70 ✓	1	1
4.	9 ✓	1	1
5.	 <p>(O seke wa aba leduo la tatelano e e fosagetseng.)</p>	1	1
6.	22 ✓	1	1
7.	$2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2$ ✓ $=14$ ✓ Leduo le le 1 la mokgwa le leduo le le 1 la karabo. Mo dikarabong fela neela maduo a le 2 fela.	1 1	2
8.	3, 7, 9, 12, 15 ✓ Neela leduo fela mo tatelanong e e nepagetseng .	1	1

9.	Phatwe kgotsa phatwe ✓ (O seke wa otlhaela mopeleto)		1	1
10.	3 ✓		1	1
11.	 Amogela fa e tshwailwe thiki, khoroso, kgotsa e sekeleditswe.		1	1
12.			1	1
13.	6 ✓		1	1
14.	6 ✓ Amogela ditshwantsho dingwe le dingwe tse di thadilweng.		1	1
15.	15.1	R9 ✓	1	2
	15.2	R1 ✓	1	
16.	 Mothalo wa maronthontho kgotsa komota o amogelesegile fa fela e bontsha tekano.		1	1
17.	4 ✓		1	1
			Gotlhe: 20	